

Nepodpisani se dopis na tiskaju.  
Pričpalan se pišma, ogled i od-  
stavka po običnom cimniku i po  
pogovoru. Isto tako je prelije  
nevi, se talju poštarskim na-  
posticem (azernog poštale) na  
administraciju "Naše Sloge". Ime  
prezime i nazivlja potin valja  
tako označiti.

Kazni list nedodje na vremenu,  
kada se javi odpravljanju u oto-  
ru pismu, na koje se ne plaća  
potisina, ako se izvane napise:  
"Reklamacija".

# NAŠA SLOGA

Poučni, gospodarski i politički list.

Slogom rastin mala stvar, a neolog sive poskvari. Nar. pol.

Sjetite se  
Družbe sv. Cirila i Metoda

IZ BEČA.

dne 22. novembra 1898.

I opet prošlo je osam dana, što sam pisao. I ti prošli su po prilici onako, kako oni prvani. Sredinu i četvrtak držale su se sjednice zastupničke kuće, i to neobično puno. Članova desnicu i ljevice, nepristigne u Beču, pozvali su klubski vodje, da sva- kako u sjednice dodjini. Pa zašto? Da glasuju za to, da li će se Badeniju postaviti pod obtubu radi toga, što je blo- lan i da dovesti redare u parlament, ili ne. Ljevičari bili su pozvani, da glasuju za to, desnicari, da glasuju proti tomu. Da je predlog bio primljen, bio bi se izabran odbor, pak taj razpravljao, pak kuća, te napokon nebi bilo ništa iz toga, jer se nebi bile dobile direkte tretijine, a i da primi, nebi se Badeniju ipak bilo ništa dogodilo. Bilo bi se dakle gubilo vreme i nadalje bezuspješno. Za sreću predlog nebita je primljen. Uspjeh imeničnoga glasovanja čekao se nestreljivo; sve je bilo lježilo glasove, i sa strane desnice, i sa strane ljevice i sa strane vlade. Odlučili su način način način. Nekoljici Nemci, koji su ljeti bili za predlog, a sada proti njemu! Desnica imala je 19 glasova većine. Glasovalo se je kasno u večer, pošto je poslije dan predgovor proti Mlađočeh dr. Pačak, i pošto su pale par ura trajali "starni tzpravci". Što se sve govorio pod tim naslovom stvarnih izpravaka! Wolfu je n. pr. bio pred- bacio Dašinski, da živi od milosti, da se za njega pobire novaca, da jih moraju davanji ranj i strošanski radnici. Wolf govorio da to "starni" izpravi. Dašinski mu je opet "starni" odgovorio, dignuv u ljevo ruci skrabice sa Wolfovom slikom, u kakove se daje novac, da može Wolf obavljati svoje zastupničke poslove. Eto, tako se uzdržavaju ti Velikoniemi. S druge strane se govor, da i socijalni demokrati, ili vjihovi vodje dobivaju od ne- kuda novaca. Kod glasovanja su se naši Talijančići poneli kao obično. Njekojih ne-

bijasé u Beču, neki su se odjavili po glasovanju, neki su glasovali proti "Sva- kom" malo, ili kako "Edinost" običaje reći, jednu svedicu Bogu, drugu vragu. Toga dana prije razprave predloga na obtubu Badenija dozvolio se je, da se prešno razprave predloga zastupnika Vukovića, Borovića, Spinčića i drugova, Baričinija i drugova, Boščića i drugova, gledate podpore za trgovacku monarhiju. Predlozi su postavljeni raznih dana al- imadu istu svrhu: prva dva, podpisana su po isti, naime od naših zastupnika.

U ime proračunskog odbora izvjestio je o tom zastupnik vit. Vuković, te kako vrude zagovarači stvar. Bilo bi kod toga i drugih govorilo, al jedno, što je stvar posve iznenađenja donesena u razpravi, drugo, što je proračunski odbor i tako prijazno stvar uzeo, nisu govorili. Već godine 1898. mjeseca decembra bio je izdan zakon, i to prvi, kojim se je dalo pak odmah sjećnicu zaključiti. Odlučili su se radi, da će dne 2. decembra biti sve- čana sv. misa, i kojoj će zastupnici kroz dvoranu. Ostali predsjednici klubova i članovi gospodske kuće biti pozvani.

Medju tim je danas na dnevnom redu predlog zastupnika Dusinskoga, Kozakovića i drugova, da se metne pod obtubu sjećanja ministarstvu radi naredbe, kojom bi bila naredila dn. 28. januari ob adno- sti u nekih kotarima Galicije. Ta de- bi opte vježba s vlasti. Predlagatelji, Poljaci demokrati, neimaju dlike na jeziku, čla- novi poljskoga kluba braniti će vladu, a svi ona, neće autiti (Govorili su ved- dajući i ministar-predsjednik). Danje dva- tocke dnevnoga reda su s t u savezu. Vlada naime predlaže, da zastupnička kuća naknadno privoli koliko na rečeno ob- sadno stanje, toli - obustava porote u nekih kotarima Galicije. Konačno je na dnevn. red predlog Šenzerovca, da se dade prednost pod obtubu ministar pravosuđa, i to s toga, što je izdao vježku naredbu na sudove, u kojoj se sudbenicom činovnikom se predloži da se ne smjeri preveć mješati i na političke poslove, niti dat uplivati od svih političkih nazora. Taj dnevni red neće biti tako brzo izvršen. Trajati će sjed- nice dugo — ako jih u obče bude.

Ovostrani nagubeni odbor radi, do- ista lagano, ali radi i to svaki dan, kad nije kućne sjednice. On bi mogao razpraviti trgovacki i carinarski govor sa drugim polovicom, ali da li će kuću nit to da- mi učiniti prije B žica, o tom se jako dvoji. U ostalom, da to i učini, šta će kad drugi ugovaratelj ništa neradi. Ma- vanju odnose kano kapljice dažda preme- njuju, gde vidimo, da propadaju i jezici mjebrudičima oblaka. Iz oblaka oborit će i s njima izraslo pjevanje, jer suvišni. I za to, jer dotični narodi nisu znali sred- stvom svoga jezika sačuvati pravu pro- vodnju, se može istinski očitovati glasovi hrvatskoga jezika i pjevanja. To je jasno da sunc na nebri; jer odakle pojava, da Talijan držiši riečima i posebnom formom svoje misli izrajuje i čuva odava, a Niemci optreću riečima, nego li čini- mo mi Hrvati? Bit će i toga — izuzan- druge razloga — da drugacije oni misle i čuvali oni nas. Talijanska glava i je- matička prema tome je izmisnila za očitova- njem kojeg moralib ili bili sebe izvoštiti valjano budućost; koji karakter jedino je kada dovesti narod da izvrši zadaču od Boga odlačenu. Moramo to znati, da je svakom narodu dana po koja zadača, da ju izvrši na pozorištu sveta u prilog na- ravi. Koji pak narod nezna ille da udesi svoj red prema konačnoj svojoj svsi- sačuvanjem čistih čuvara i misli, dosje- dno sačuvanjem svoga nepokorenog je- zika i pjevanja, taj neće modi da poluči srhe i postat će peto kolo u naravi bje- boj, pasti će na teret svemirskih sila — on postane suvišnim. Narav s toga po- gleda, postupno hoće se ga ostresti i po- stovljiti onim narodom, od kojeg je uzeo način mišljenja i čuštvovanja, dotično go- rje i pjevanje, da ovomu bar brojem po- mogne polnići svrhu odredjenu. Počinje, po- procesu veli raznorodjenje. Počinje, po- laganja gubitkom značajnih crta duše naroda, gubitkom njegovih izvornih misli, čuvara, za čime dolazi gubitak njihovih izvanskih znakova, govor, naime i pje- vanja.

Izdati svake četvrtka za cijelo- arku. Izraz 14. julijs, 18. ag- sta, 8. septembra i 6. novembra.

Dopisi se nevrataju ako se

Nebiljegovani listovi se neprimjera. Predplata s poštarskom stanicom 22 for, za seljake 20 for, na godinu Razmjerno for 21, i 11 za pol godine. Izvan carevinsko poštiranje.

Na malo jedan broj 5 nvt.

Uredništvo nalazi se u Via Far- neto br. 14.

**Učiteljska skupština na Puntu.**

Dovoljite, vel. g. uredniče, da Vas obavistim o kotarskoj učiteljskoj skupštini, koja je bila na Puntu 24., 25. i 26. pr. mjeseca.

Nakon dugog niza od devet podpuna godina pozvala nas već jednom školske vlasti, da prisustvujemo učiteljskoj konferenciji. Pobliža razjašnjenja o tom točnom vrijenju zakonskih propisa — po naročitoj želji moje malenkosti — imaju za sada izostati.

Pozvalo nas u pitomi i ubavi Punt na sve učitelje lošnjskoga kotara, već samo one, koji služuju na puščiškim školama sa hrvatskim naučnim jezikom; dočim imadžuru talijanski učitelji sa svojim nadzornikom zasebnu skupštinu u Malom Selu.

Onoga čedna bojali smo se, da će nam nepogodna kiša pokvariti račune, nu- več subotu 22. pr. maj. osvetu prekrasni jesenski dan veselo navještajući nam sre- dišnju budućnost.

Nedjelju na večer sakupila se većina učitelja i učiteljica sa svojim ve- vrednim nadzornikom v. g. Pavlom Sko- pinićem u gostoljubivoj kući g. Raguzina. Tu smo bili sretni za prvi put upoznati nekoje naše čestite sudržave, koji služuju izvan otoka Krka.

Span 24. listopada, prvi dan skupštine. Oko 8 i pol sati jutro sakuplismo se pred školskom zgradom, odakle krenemo u župnu crkvu, da prije našeg te- gotnog i svetog rada smjeru molimo za izdansu pomoć Onoga, koji je izvor svake mudrosti, svakoga dobra. Frijev sv. misa, koju je dobrohotno sluzio velež. g. pop Anton Raguzin, ispevavšmo pobožno „Pridi Duše!“ Nakon dovršene službe dožje po- djesmo svi u školsku zgradu, gdjeno je v. g. nadzornik svecano otvorio skupštinu. U svom podujemu lepom govoru iztzake, kako smo se nadali sa osobitom radošću i veseljem prisustvovati ovoj skupštini

## PODLISTAK.

Tko pjeva, zlo ne misli.

(Dalje.)

Da Hrvatu i — recimo — Talijancu nije jedan te isti jezik, a prema tomu i pjevanje, nije to krivnja nit zasluga Hrvata ni Talijana. Jezik je njima i name- je od Boga, koji ravninu sverim i priro- dom, u kojoj živimo i umiramo; njihov je jezik i naš ceda su Boga, koji kraljuje našim dudu, s nama nad našim nebom, pod kojim se rodimo, pod kojim se oba- vija sva, što ide u prilog i obranu tjeles i duše naše, ali i sve, što uništava tjeles, po- jedinca i naroda. Jezik naroda volja je Svemogućega, koji vodi sve nas, posebno- putevima do stalne al neznanje zemaljske budućnosti. Što vredi za jezik i govor, to vredi još u većoj mjeri za pjevanje umjetno, disto i narodno. Nemožeš i nesni- ješ jedno od drugog odjeliti, a da ti, za sami pokušaj ne budeš kažnjiv od naravi, koji se ne smiješ kloniti. Dapače, ako bi i htio netko drugačije očitovati govorom svoje unutarne osjećaje, a drugačije pjevanjem, bi li mogao? Neki; ako bi to kosoao, tada govor ili pjevanje bilo bi neistinito, neiskreno, a u ta svrhu svakako. Bog nam nije udioš dar govor i pje- vanja. Lažno održavanje duševnoga života i pjevanjem valja smatrati pro-

tuvaravni. Sliedila bi stalna kazna na- ravi, ako bi se opatovno, redovito do- gadjalo. Dotičnik naime bio bi tako pe- depsan, da nebi umio nit mogao — pa i silio se — vjerno i istinu predočiti duše svoje očitovati, a u drugu ruku, kazna bi poprimile drugi oblik, te ovaj bi to mo- gao jedino dragim načinom govor i pje- vanja. Ovakvo biće ovime stupilo bi u tok raznoredjenja. A da bi postojalo ovakovo nastojanje jednog naroda, njemu bi se dogodilo što i pojedinca: otudjio bi se prvočitom rodjenu duhu i načinu mi- šljenja i govorjenja, — raznoredio bi se. Dakle, bio bi nesposoban za uspiješan du- sevni rad, jer mu macika disciplinirani dudu, te jedinstvenost medju dušom i telom. Takav narod napravio bi na se imen- tucirje, i ni bi mogao napredovati sbog navedenih razloga. Neobhođno je s toga potrebito za napredak postupični i stan- duški duši, da znade vjerno i is- kreno očitovati drugome što u sebi u- stinje čuti i misli. Ne smo da znade, nego još većna, da čuti unutarne želje i volju to činiti. To očitovanje može usle- diti jedino sredstvom materinskoga, na- rodnoga jezika i pjevanja, što je naime izraslo na stablu tega jezika, pak s toga jedino ovaj govor i narodno pjevanje može biti i jest slijela zršalo duše narode. Nek se nitko ovomu ne čudi, jer se misao i duštu prema materinskomu jeziku i pie- vanju odrazila na slobodno i da se ne pomiri mirui tok razvitka prema posljednjoj svr- sivoj.

naravi, gde vidimo, da propadaju i jezici mjebrudičima oblaka. Iz oblaka oborit će i s njima izraslo pjevanje, jer suvišni. I za to, jer dotični narodi nisu znali sred- stvom svoga jezika sačuvati pravu pro- vodnju, se može istinski očitovati glasovi hrvatskoga jezika i pjevanja. To je jasno da sunc na nebri; jer odakle pojava, da Talijan držiši riečima i posebnom formom svoje misli izrajuje i čuva odava, a Niemci optreću riečima, nego li čini- mo mi Hrvati? Bit će i toga — izuzan- druge razloga — da drugacije oni misle i čuvali oni nas. Talijanska glava i je- matička prema tome je izmisnila za očitova- njem kojeg moralib ili bili sebe izvoštiti valjano budućost; koji karakter jedino je kada dovesti narod da izvrši zadaču od Boga odlačenu. Moramo to znati, da je svakom narodu dana po koja zadača, da ju izvrši na pozorištu sveta u prilog na- ravi. Koji pak narod nezna ille da udesi svoj red prema konačnoj svojoj svsi- sačuvanjem čistih čuvara i misli, dosje- dno sačuvanjem svoga nepokorenog je- zika i pjevanja, taj neće modi da poluči srhe i postat će peto kolo u naravi bje- boj, pasti će na teret svemirskih sila — on postane suvišnim. Narav s toga po- gleda, postupno hoće se ga ostresti i po- stovljiti onim narodom, od kojeg je uzeo način mišljenja i čuštvovanja, dotično go- rje i pjevanje, da ovomu bar brojem po- mogne polnići svrhu odredjenu. Počinje, po- procesu veli raznorodjenje. Počinje, po- laganja gubitkom značajnih crta duše naroda, gubitkom njegovih izvornih misli, čuvara, za čime dolazi gubitak njihovih izvanskih znakova, govor, naime i pje- vanja.

(Dalje sledi.)

radi znatenitog dogadjaja, jubilarne svečanosti Njeg. Vel. našega premiloga vladara. Ali kako je užasna nesreća 10. rujna jednim mahom uništila sve naše lepe nade, sve naše krasne snove. Krvnička joj nemila ruka skončala dragočeni život učenjaka i blubljene majke i carice, te time gorko raztuzila predobroštvo srca našega najmilijeg oca i gospodara i u crno zavila sve njegove vjerne sinove i podanike. Na koncu gaučljivoga govora pozvao skupštinu, da u znak prave žalosti usklikne blagopokojno vladarici tri put „Slava!“ a Njeg. Vel. premilostivom caru i kralju tri put „Živio!“, čemu se skupština iskreno odazvala.

Nakon tog u ime posebnog odbora za jubilaru svečanost govorio je gosp. I. Mašulja, ponajprije sazaličnu nad grobovne žrtve, naše prejasne carice Jelisavu moćeg v. g. nadzornika, da on u ime ciele skupštine blagozvoli izraziti bolne sučut podstarijeti previšnjemu prestolju. Što je gosp. predsjednik obetao. Iza ovoga govoru citao je gori spomenuti odbornik adresu, koju će odbor za jubilaru svečanost u ime svega učiteljstva lošinjskoga kralja, što služuje na hrvatskih pukovskih školah, upravit Njeg. Velič. prigodom 50 godišnjice vladanja Mu. Zatim je govorio kako da učitelji sa školskom djecom i pakom sproveđu veleznameniti dogodaj 2. prosinca tek. g. Sve je ove predloge skupština poprimila jednoglasno.

Nakon toga obavijestio je g. predsjednik o boljem stanju školstva od posljednje katarske učiteljske konferencije. Pripomenuo, kako se mnogi od naših sudrugova, s kojima smo bili kod posljednje sastanka — prije devet godina — preselili u dragi svjet. Skupština izrazila svoj žalobni: „Poček i slava im!“

Zatim obavili se izbori raznih odbora i izbor dvaju delegata za buduće zemaljsku učiteljsku konferenciju. (Konac slijedi)

## Budimo svoji!

U Šibeniku 20.11.98.

U svim mjestima, gdje su popustljivi Hrvati, podižu narodni dušman polagano opet svoje glave. Nekoč autonomasi govorči, da su „Slavi Dalmati“, daken dalmatinici Slaveni, pretvorile se u čiste Talijane. Ali ljudi ih kob prati, jer im ipak raže nevacu, pa izmislili kako da naš hrvatski narod i dalje zavaravaju, te uzeši u svoje nečiste svrhe naš krasni hrvatski jezik. Tako pokrenule list „Pravi Dalmatinac“, u kojemu našim krasnim jezikom grde najzaslužnije Hrvate, te penju i rugaju se svemu, što je i što nosi hrvatsko obilježje. Koliko podlosti i zlobne kad takovo svetinju zlorabe! Ali te zlostvorničke namjere u zavaravanju mogu uspieti samo kod ljudi, koji neznađu misli svojom glavom, jer oni, koji samo malo poznaje ono nezretno doba, kad je uveličaš končana i sile njih sačica u našoj zemlji vladala, koliko su za narodu domeli, taj mora da je uvjeran, da su oni uvek isti, jer „vak mjenja dlaku, ali dudi nikada“. Pa tako im podje za rukom kakvu šupljtu tikvu na svoju stranu predobi, oni joj se sami smiju što im vjeruju, a i sasme je pravo, jer oni ljudi, koji se pusti tako laško nasamariti, nisu vredni, nego da ih se prezire i žali. Svaka ptica svomu jata leti, tako i svaki posteni naš težak mora da kao i drugi svjetni građani u našoj zemlji upozna, da je Hrvat, jer je zemlja naša hrvatska; u njoj su banovali hrvatski banovi, a kraljevali hrvatski kraljevi. Najslavnije zgode u povijesti hrvatskoj odigrale su se na ovom pitomom dalmatinskom zemljištu. Hrvat iz banovine s ponosom spominje dalmatinsku Hrvatsku, a svaki pravi i pošteni sin ove grude mora da u svom srdu nosi ljubav prama Hrvatskoj, onoj zajedničkoj otatčini Hrvatskoj, koja je nekoč kao jedinstveno kraljestvo bila velika i slavna. I svak pravi rodoljub, bio on iz kojega mu drago kraja naše domovine, traži, da se to jedinstvo upozesti i da opet bude Hrvat svoj na svomu; da mu razni neprijatelji u njegovoj kući nezaprđaju i nemvlače tudi jezike, kao što je talijanski i njemački našin uredima. Ta toli željena zora jedinstva i slobode davno već bi bila pinkla na hrvatskom obzoru, da nema onih otvorenenih i pritajenih dušmana, koji stvaraju nove narodnosti kao što je srpska i talijanska u našoj zemlji. Oni traju naš pok, smučaju ga i razdor među njima sliju.

Hrvatski naš narod pretrpio je mnogo nepravda, on je već mnoge borbe savladel, jer vječna pravda štitila njegove pravice, pa zato i glasi naše geslo „Bog i Hrvati“. Kako smo do sada pobedono-

sno iz borbe izazili, tako ćemo i od sole ako u nama bude prave otačbeničke svjeti, užrajanosti, hrvatskoga ponosa i hrvatske pravde našoj zemlji. Krasna je domovina naša u svim svojim predielima; prošlost naša je slavna, a da i budućnost bude takođe, zavisi od nas. Tuđe poštovanje a svojim se dići, divno pjeva slavni naš pjesnik Fraradović. Ljubimo našu zemlju, poštujmo ljudje, koji za pjezim narodnu dobrobit rade. I narodni protivnici kod nas kažu, da im ježi dobrobit zemlje našu, ali to je varka i ono ogavno sredstvo samo da predobju na svoju stranu hrvatske ljudi. Jedini program, koji u istini može našoj dalmatinskoj Hrvatskoj i hrvatskom narodu pomoci, to je program stranke prava. On traži sjeđanje svih hrvatskih zemalja; on hoće, da se narod nas digne na stepen pravog blagostanja i prave kulture, jednom rješenju, da bude svog na svome i sretan u otacu svog. To dakako ne ide u račun našim dušmanima, pa siju razdor u puku neka ga smeti a do potrebe sakruti se Iz ljeđa vlasti i sila. Na bistromu i našem težak mora da oprezan bude, da ne pada u mreže onih, koji imaju punu istaći riječi, a u istincu su lažni hrvaci. S toga stavimo podpuno naše povjerenje u ljudi, koja sto su narodni zastupnici. Eg. Bicanini, dr. Trumbić i drugi muzevi, koji se bore pod zastavom hrvatske stranke. Čemo da se nadai moj milji narode, da ljudi, koji pripadaju stranci, u kojih je Ghiljanovich i drugi njemu slični? Svi oni, koji se za njime povadju, radi onih kažnjivnika, koji se nalaze u tamnicu radi poslijevidnih izgreda u više krajeva Italije, a kad tamo spominje kraj samo mimogred, da imade pravo podiši milost onim nesretnikom, ali nekaže, da li i u koliko će se poslužiti tim svojim pravom.

Njemački carevi supruzi stigli su na svojih jahti danas u jutro iz Mesine u Pulu. Na brodu pozdravio je visokе putnike nadvojvoda Karlo Stjepan, a predstavili se i nekoj visoki pomočničici lastnicu, to namještnik grof Goëss. Iz Pule odputovali su po sebi uvlakom oko jednog sata po podne ravno za Berlin. U Puli da bi

jaše mnoštvo njemačkih, talijanskih i austrijskih tajnih redarstvenih agenata, koji su buduo bdili, da se visokim putnikom šta neugodna nedogodi. I željeznička pruga da bijaše dobro pregledana i pažena.

## Pogled po svetu.

U Trstu, dne 23. novembra 1898.

U sjednici carevinskoga vjeća od dne 22. t. m. položili su zastupnici dr. Laginja i Keil svoj mandat kao članovi nagodbenog odbora. U istoj sjednici odgovorio je ministar pravosuđu na interpelaciju zastupnika Gregorčića rada izključenja slovenskoga jezika kod jedne razprave u Gorici, da je dotična razprava predsjednik samo otvorio u talijanskom jeziku, nu u buduće, da će se sa slovenskimi strankami razprave i otvarati u slovenskom jeziku.

Zadnjih dana govorio se mnogo o odstupu ministra rata Kriehammera, koji se nalazi ovaj par u Dalmaciji, gdje pregledava razne vojne utvrde. Po najnovijih vestih uztravljeće ministar rata najduže do konca ove godine.

U madjarskom saboru našli su poznati njemački vikači iz carevinskoga vjeća Šenerer sa drugovima, vjernih našljeđnika među članovi skrajne lievice. Madjarska saborница postala je zadnjih dana pozornicom najvažnijih škandala. Prvi povod izgredom dao je spomenik generalu Hentzi, koji bi se imao po kraljevom nalogu premjestiti iz Budima u baščnu vojničku školu. Taj general borio se god. 1848. proti madjarskim ustašam, te ga radi toga madjarski radikalci niti mrtva u spomenku trpti nemogu. Do sukoba je došlo u saboru između ministra domobranstva i zastupnika skrajne lievice. Sjednica od 21. t. m. je počela o podne a svršila je o pol noći, nu medjutim bijaše više puta pretgnuta radi užasne buke i velikog nemira.

Izgred je optovršen se i na ulicah, gdje

je došlo i do krvavih okršaja između redarstva i gradjanstva.

U istoj sjednici i to na početku predložio je ministar finančija Lukacs osnovnu zakon, kojom se ponovno produljuje nagodba između Ugarske i Hrvatske još za jednu godinu.

Hrvatski sabor sastaja se dne 5. decembra t. g. U dvih kotarib obaviti će se naknadni izbori dne 3. decembra. Opozicija imati će težku borbu u oblik kotarib, jer je i tamo sloboda izbora samo na papiru.

Francezka i Italija sklopile su napokon trgovacko-carinarski ugovor. Nakon žestoke trgovacke borbe, koju je Francezka vodila proti Italiji odustala je vlasti republike od te borbe i pristala na predloge ponižene i ukrocene Italije.

Talijanski priestolni govor nije zadovoljio većinu zastupnika talijanskoga parlamenta. Obćenito se očekivalo, da će kralj u svom govoru kazati jasno, kako želi pomilovati većinu onih kažnjivnika, koji se nalaze u tamnicu radi poslijevidnih izgreda u više krajeva Italije, a kad tamo spominje kraj samo mimogred, da imade pravo podiši milost onim nesretnikom, ali nekaže, da li i u koliko će se poslužiti tim svojim pravom.

Njemački carevi supruzi stigli su na svojih jahti danas u jutro iz Mesine u Pulu. Na brodu pozdravio je visokē putnike nadvojvoda Karlo Stjepan, a predstavili se i nekoj visoki pomočničici lastnicu, to namještnik grof Goëss. Iz Pule odputovali su po sebi uvlakom oko jednog sata po podne ravno za Berlin. U Puli da bi

jaše mnoštvo njemačkih, talijanskih i austrijskih tajnih redarstvenih agenata, koji su buduo bdili, da se visokim putnikom šta neugodna nedogodi. I željeznička pruga da bijaše dobro pregledana i pažena.

## Dopisi.

Iz Voloskoga pišu nam 21. t. m. (Prigodom smrti nadvojvodkinje Toskanke. Konstituiranje novoga zastupstva.)

Kako bijaše juve javljeni u dičnoj „Našoj Slogi“ od 10. t. m. preminula je dne 8. nov. t. g. u Gmundenu nadvojvodkinja Toskanska Marija Antonija. Visoka pokojnica dolazila je kroz 14 godina ne prekidno svake zime na Volosko, te je cijelu zimu proboravila ovđa. Dobročinstva, koja je Visoka pokojnica učinila Voloskom i njegovim stanovnikom, jesu velika i mnogo brojna. Njezinom pomodu sagradila se na Voloskom krasna cesta duž morske obale, ona je pripomogla velikom svotom popravku prostora pred našom župnom crkvom, te doprinela znatno svotu za zemaljsku gospodarstvu sasigurni župni stan. Ni ne spominjeno mnoge i dragocjene darove po njoj učinjene našoj crkvi i podpose po djeleme našim siromakom. U istinu dok bude jednoga Vološaka njezina će se uspomena ovđe slaviti dubokom harničeu.

U torak 15. t. m. na dan njezinog sprovođa bile su popodne u našoj župnoj crkvi te molitve a sredu 16. t. m. svecane zadušnice za pokoj plemenite njezine duše. Ovčinsko glavarstvo u Voloskom, čim je saznao da nemili smrt, brzojavno je izradio svoju bol i srušit sinu pokojnice nadvojvodini Ferdinandu, te pošalo na odar Kraljicu vjeću s nadpisom: „Vječno harno Volosko svoj velikoj dobrotvorki. Na jedno i drugo zahvalio se ganutljivim brzojavom njegova Vis. nadvojvoda Ferdinand Toskanski. Znam da će udovoljiti svim pravim Vološakom, ako na koncu ovih spomen-redaka uslivenica: Vječna slava i pokoj plemenitoj duši Visoke pokojnice!“

Cini se, da je dopis iz Voloskoga sađen u broju od 10. t. m. „Našoj Slogi“ gledje rješenja utoka proti ovđešnjim občinama. — Dan knjige prijeđelo je ovamo iz Trsta rješenje kalabrijskog utoka, kojim bijaše isti kao posve neutemeljen odbijen. — Na 17. t. m. bijaše sazvana u svrhu izbora načelnika i odbora sjeđnica novoizabrano zastupstvo. Ovo sastoji sada od 24 zastupnika i 12 zamjenika. Na spomenutoj sjeđnici bijaše jednoglasno izabran načelnikom g. dr. An-

drija Stanger i 6 savjetnika, naime gg. Benedikt Blažina, Viktor Tomić, Ivan Varlje, dr. Julius Glax, dr. K. Janežić i Anton Kaković. Od strane političke oblasti prisustvovalo je sjednici c. k. kotsarski kapetan Fabiani, koji je iz izbora načelnika pozvao novoizabrano zastupstvo, da ozbiljno prine s rad i da se ovaj nazlijevi kraj sve, to liepje razvij. On da nastojaće zastupstvo ova napredka ove občine svim silama podopirat. Vidjet ćemo! I pred četiri godine bijaće učinjeno ista obećanja, na mjesto podpone vidjet ćemo sa strane oblasti svakogakva zahtjevi i to jedino radi toga, jer je občina u našim rukama. Ilí zar se so stanovnici kragovi ipak već jednom opametili? Dvojimo!

Novoizbranom zastupstvu pak želimo uspjeh u složnom i užrajanom radu oko napredka občine u materijalnom i načinom pogledu e da budemo odolj svim nasratima tajnjaca na ovu našu dragu grudu zemlje. Na dan izbora načelnika svi se naši kalabri poskrpili, koji u kobilu, koji u sobu, te nebi b o vidio nikoga a ma da mu platiti. *Fritajla, Takajin, Ombrelin, Mazzapadra, Torta i compagnia bella* mogu sada slobodno birati svoga načelnika. Ja znam, da će se svi složiti na Fritajlu, jerbo bi on sve njih žedne preko vode odveo...

Kako je blaga jesen potele su ovje na nekajim mjestima voćke na novo cvasti. Tako vidjev ovaj čas u jednom vrta mladi krušni u cvjetu. Dao Bog, da bude i zima, koja nam je na vratih, blaga e da ne trpi odvje naš bledan narod.



## Franina i Jurina

Jur. Svi me pitaju, i ja sam proprio Jurijuž znati, kada će talijanska školu zidati na Cakonjkinom krasu.

Fr. Vero kada bude finila šest lit Štokilova i Franjeva mularija.

Jur. Ča će biti dunke ona škola samo za njih?

Fr. Bome drugi je nimeju potribi, jer imaju sva sela na okolo svoju školu.

## Različite vesti.

Imendan blagopokojne carice i kraljice Jelisave dne 19. t. m. proslavljen je Jelisavskom skromno ali dostojno. Školska mladež, koja je imala taj dan praznik, prisustvovala je svada službi božjoj u svojih crkvah ili zavodskih kapelica. U Beču prisustvovalo je davor bogoslužbi, dočim se je u svim pokrajnjim služilo sv. mise za pokoj blage duše učinjene matičnicu.

Vjenčali se. Dne 21. t. m. vjenčao se na Voloskom g. Gjuro Corazza, sudbeni činovnik, sa dražastom gospodjicom Zorom Stanger, notjakinjom načelnika i odvjetnikom u Voloskom g. dr. A. Stangera. Sretinim novoverenčanim i njihovim družinama naše srdaćne čestitke.

Odbor „Naše straže“ za Primorje. Na glavnoj čupitini toga važnoga društva, obdržavajući prosloga utorka u Ljubljani, bijahu izabrana sliedila gospoda u odbor za naše Primorje. Dr. G. Gregorin u Trstu, Iv. Šmit u Nabergoj u Proseku, A. Gabrešek u Gorici, Dr. A. Franko u Gorici, Dr. H. Tuma u Gorici, Dr. K. Janežić u Voloskom, Dr. D. Trinajstić u Pazinu, St. Gjivić u Puli, M. Sanković u Danah (Vodice).

Izveštje o glavnoj skupštini „Edinosti“ morali smo i danas izpustiti radi preobilnosti gradiva. Budućem breži dodati ćemo prilog, te tada i slijivo izveštje donisti.

Radi hrvatske puške škole u Žbandaju bila je ovih dana deputacija na načelnstvu i to u odsutnosti načelnika kod g. dvorskoga savjetnika Schwarzera. U deputaciju bijahu tamošnji naši rodoljubi i pojedinci Šime Hadan i Ivan Radulović, a predvođio ih zem. zastupnik Mandić. Na odlučan zahtjev naših rodoljuba, da se ved jednoč i tamo zakonu zadovolji, odgovorio je g. dvorski savjetnik, da će se

obrnuti, da bude njihova molba čim prije sporazumu sa gospodarjem strankom isesena. Molbu za hrvatsku pučku školu Istru, koja nede, da bi poboljšanje došlo jednočešće 31. agusta 1898., a do danas u prilog i mrežnomu učiteljstvu hrvatsko-slovenskih pučkih škola.

Uput, upravljen predsjedništvu c. k. zemaljskoga školskoga vijeća za Istru. Iz Nerezina primisno dne 21. t. m. slediće upit: Pošto već teče druga školska godina, a hrvatska škola u Nerezinu nije još obnovljena, dovoljno prostorijama, dječja iste imaju za to samo poludnevnu ponku, što je svakako na učni učenici, koji ju poju, a to se sve jedino čini iz prkosu nejekolice ovđenjih potajljanjenih Hrvata i njegovih djetepeničkih svatova, koji time otežu od dana na dan, ovim pitanom predsjedništvo c. k. zem. školskoga vijeća za Istru i Trstu: hoće li već jednom to pitanje o našoj školi dovesti, hoće li se dati našoj školi dozvijen i po školskim propisima odgovarajuće prostorije, da bi tako i naša dječja već jednom prestala biti proganjena, i kao na milost pitanu samo poludnevnu ponku? (Sva dječja, hrvatske škole, imaju samoučničku ponku). Za našu dječju nisu dječja, onih roditelja, za koje se kaže, da ih ravnopravni zakoni štite, i koji plaćaju kao i drugi pametnute školske takse? Ako je to tako, onda nek se i u Nerezinu vrati *ta ravnopravnost*.

Za gg. učiteljice počeli su pismeni liti dne 22. a za gg. učitelje počimaju na 25. novembra t. g.

Iz Tara pišu nam 18. novembra 1898. le je brojena dične „Naše Slog“ bez isisa o plodovih talijanske kulture u Istri. Nekođi dogadjaji čine se uprav nevjerojatno kao ova dva, što vam g. uređeniku opisujemo: Na 8. t. m. vratilo se Vabriga naš veliki župnik g. Corazza, a je citao sv. misu. Hodedež u župu u po službenom poslu, napačo ga je i istom crkvom, kao blesna zvjer, bivši te-mestar Titta. Rodetta i opere ga udario po desnoj ruci i težko ga dio, a to iz jedinog uzroka, što ga je voje doba naš većinski g. župnik iz kih neprilika izbacio.

Dne pako 10. t. m. oko pol noći uili su zlikovci na župu stan naka-valjda, da će prodrijeti u kuću i po-ti g. župnika, na čuviš glas ukučana, su se zločinci u bieg. Sto nije koji mihi junaka ostao na licu mesta, može aliti jedino prevelikoj ustrpljivosti g. ika. Nu i ustrpljivost ima svoje gra-

Takva šta dogadja se po bješem danu avnoj cesti, i po tamnoj noći na glavili proti mirnim svećenikom na kon-9. stoljeća u Istri, porečkom kotaru, estancu pod nosom občinskih stražara kr. oružnika!! — Dobrom voljom daio bez velikoga truda pohvatati i u hlad ti one ptice, da razmisljavaju o srošnosti. Tako bi živilo pučanstvo u i oni bili bi preskrbljeni svakidanju om, kojega si svujim trudom nede il adu zaslužiti.

Naj velezašniji župan morao bi biti san na sve ono, što se ovdje već to godine događa, kao i na uzornu či- župnog stanu (občinska sagra). Na sv. Martina (dan sijama) bilo je kod mnogog tudinaca, koji su mogli čitati o nisu znali čitati) poluvani dekret ratima župnog stana. — Od glave ribe!

Mužda će mu i porečka „bab“ po-povalni dekret kao dokaz osobite culture! \*

Izprava proti glasovitom Carlu Mar- zu. U glasilu ovdasnjih židova či-

da će se obdržavati porotna raz- u Rovinju proti glasovitom godi- iske stranke u Puli i bivšemu ured- zloglasnoga „Ožida“ Carl Martin- radi prevare ili pronevjerjena dne cembra t. g. Obtuženoga braniti će orlani odvjetnik iz Splita. Oštećeno ruda će zastupati odvjetnik Dr. M. La- voda hrvatske manjine na saboru! \*

Ovaj dometak židovskega listice

kraljevska kruna za talijanske po-

e u Rovinju.

prost od posta i nemira na dan ca- jubileja. Čitamo u novinah, da je v.

Otar pavlosti svim biskupom o-Ugarske, da podjele svim vjer- podpun oprost od posta i nemira

o 50-godišnjice vladanja Njeg. Velici- i i kralja Franu Josipu I., koji dan

u petak dne 2. decembra t. g.

alijanski učitelji Istru netrebaju boljih

U talijanskih novinah Istra čitamo,

obdržavali talijanski učitelji polit.

Poreč dne 11. i 12. t. m. kotar-

konferenciju, na kojoj da ne bješe-

omena o poboljšanju učiteljskih plaća,

a sutnja talijanski učitelji Istra

bi začaći, da im je dobro, da ne-

a boljih plaća, ili da tako rade u

sporazumu sa gospodarjem strankom isesena. Molbu za hrvatsku pučku školu Istru, koja nede, da bi poboljšanje došlo jednočešće 31. agusta 1898., a do danas u prilog i mrežnomu učiteljstvu hrvatsko-slovenskih pučkih škola.

Uput, upravljen predsjedništvu c. k. zemaljskoga školskoga vijeća za Istru. Iz Nerezina primisno dne 21. t. m. slediće upit: Pošto već teče druga školska godina, a hrvatska škola u Nerezinu nije još obnovljena, dovoljno prostorijama, dječja iste imaju za to samo poludnevnu ponku, što je svakako na učni učenici, koji ju poju, a to se sve jedino čini iz prkosu nejekolice ovđenjih potajljanjenih Hrvata i njegovih djetepeničkih svatova, koji time otežu od dana na dan, ovim pitanom predsjedništvo c. k. zem. školskoga vijeća za Istru i Trstu: hoće li već jednom to pitanje o našoj školi dovesti, hoće li se dati našoj školi dozvijen i po školskim propisima odgovarajuće prostorije, da bi tako i naša dječja već jednom prestala biti proganjena, i kao na milost pitanu samo poludnevnu ponku? (Sva dječja, hrvatske škole, imaju samoučničku ponku). Zar naša dječja nisu dječja, onih roditelja, za koje se kaže, da ih ravnopravni zakoni štite, i koji plaćaju kao i drugi pametnute školske takse? Ako je to tako, onda nek se i u Nerezinu vrati *ta ravnopravnost*.

Nerezinčani.

Nasemu učiteljstvu javljamo, da su zaključili 17. t. m. njihovi odslanici u Gorici, da će odmah podneti molbu na kabinetni pisaran Njeg. Velici. u Beču za audijenciju. Spomenica o materijalnom stanju učitelja i učiteljica predati će se Njeg. Velicitetu; njezin prepis pako predsjedniku ministarstva, ministru bogoslovija i prosvjete, Slavensko-križansko-narodnoj svezi, predsjedniku desnice itd.

Svakog našeg učiteljstva državno dobit će po jedan prepis te spomenice. Zemaljski zastupnik Istra i Gorice predati će se svjedočivo posebnu spomenicu.

Iz Kaštelira pišu nam dne 20. novembra 1898. Švrsćetkom pr. m. osnovala se je ovdje podružnica sv. Cirila i Metoda, a prošle nedjelje se je pako ustanovila. O 8. se javlja, da će taj list izazlati u buduće *tri put u mjesecu*. Uredništvo odlučilo se na to nesamo s toga, što se je neobičano nakupilo materijala, nego i s toga, što se je pokazalo nužnim, da se načlo se mijenjajući politički položaj češće javno raspovjeđa. Da pak uzmogni list „Der Süden“ svojim proširenom zadićem podupnje odgovarati, nužno je, da sv. Slovenski i Hrvati, i njihovi prijatelji, taj list, što izdatat će podupira i to glavno predplatom i objavama (inserati). Valja li gdje načelo, da se može doći do po- ljeđe jedino se izdatim sudjelovanjem svih pripadnika stranke, valja to stalno ovđje u punoj mjeri. S toga treba, da pristupe k nam nesamo sv. Slovenski i Hrvati, nego i sva njihova slavenska braća. Prijave predplatnika i inserata prima administracija lista „Der Süden“ (Jug) u Beču I. Plankengasse 4. Cielogodišnja predplatna iznos 3 for. polgododišnja 1 for. 65 novčić. Iz Zemeske (občine Motovun) javlja nam prijatelj, da imaju tamo i u sujednom sv. Bartola do 300 hektol. crnoga i bijelog vina po cijecu od 16—17 for. Vino je vrlo dobro, zdravo i nepokvareno, na što upozorujemo naše trgovce i krićare. Pobilje vesti deje tamošnji na rođoj Petar Labinjan občinski župan i posjednik.

Kratak naučni starški vinogradarom kako im valja saditi i ciepliti američki lozu. Sa slikama, izdao Antun Zidarić župnik iz Sandrije (Salvore) koji se bavi već više godina sa velevarnim pitanjem za Istru, sa gojenjem naime i ciepljenjem američkog trske te je napisao i svojom nakladom izdao ponuđu i jestivu knjizicu, u kojoj će nadi naši vinogradari svu potrebitu nauku kako im valja saditi i ciepliti američko trsce (lozu). Preporučamo toplo gg. svećenikom i učiteljima, da udomače što u većem broju ova toli važna i potrebita knjizica u našem puku. Cijena 5 novčić.

Slavni občinski glavarstvo velež- župnim uredom, gg. učiteljem, trgovcem i drugim rođajućim u Istri. — Na blago- hotno uvaženje! Iz Pule primisno: Na mome putu po jednomo dielu Istre, kao ponuđeni zastupnik „Narodne tiskare“ A. Gabršek u Puli, opazio sam na žalost narodne stvari, da se mnogi i mnogi rođajući nedrže narodnoga gesla, *„Sotij k soneti“*, te da jošte uvek naravljaju svoje potreboće u obće kod tudjih, našem na- rodnim prošpuću, protivnih židovskih tvrdak, koje nesamo da nisu u cijenama niže, nego dapaće mnogo draže, a posao izvršuju izpod kritike, osobito što se tice s jezikovnoga pogleda. Nekođi takovi rođajući, upozoren, da sve što naravljaju izvan pokrajine, mogu dobiti u istoj bolje i jef- tinije, izgovaraše se, da nisu znali, da bi to n. pr. mogla izvršiti „Narodna tiskara“, odnosno, da u obće nisu znali, da što takova izradjujemo. Na prospjeh dakle na- rodne misli u Istri, molim sve gojili imeno-vane oblasti i pojedince, neka bi svoga ravnanja, radi uvažila, da je ista tiskarska spomenica izvršiti *stačkoftni tiskarski i litografski posao mnogo bolje i uz umjerenu cijenu nego li i koji talijanski zavod izvan Istre*. Tiskarska izradjuje u *stačkoftnoj množini i najkrada dobro osobito trgovacke i službenе omote*, kojih ne većinoma naravljaju kod židovskih tvrdak, dalje *stačkoftne pozive, posjetnice, račune pismeni papir jeftinike, preporučni, brošure, knjige, izveštaje školske, razne skriptike itd.* u obće svaku željenu radnju. Primaju se i

zvišeni g. Dr. Stjepan Spevec, a predsjednik pododbora Vladimir Matrančić, te pododbornici dr. Brzesztyensky Šandor, Uzerničević pl. Nikola, dr. Kracap Ivan, i dr. Kašnjan Istor, dr. Marković pl. Franjo, i dr. Steiner Makso. Pravila, koje je ta podobar izradio, osnjuju se na iskustvu inih svedučišta u monarhiji, te na poznavanju osobitosti prilika i potreba svedučilištne mladeži u Zagrebu.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami. Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražnja, da služateli svih fakulteta i farmaceuti na kr. svedučilištu Franu Josipa I. u Zagrebu, koji dokažu svoju potrebitost, podpomaze prema družbenom prihodu tim, da im pribavlja razmjerno jestinju ili besplatno hrano, ter da kada i kako to bude moguće, posreduje takoder za pogodniju pribavu stana, stručnih knjiga i privrede instrukcijami.

Društvo se jurje konstituirati izbrav predsjednikom svedučilištne rektora prof. Dra. Šilovića.

Svrha je dražn

# G. LIKAR

**G. LIKAR** Sjemeniška ulica br. 10  
trgovac sa pisarničkim i školskim predmetima svakovrste papirnate robe uz najniže konkurenčne cijene, preporuča se svojim slavenskim zemljakom najujudnije za mnogobrojne narudbe.

## Prave branske suknene tyari

Jedan coupon	for 3-10 is dobre
3-10 m. dug. db.	4-10 is dobre
stan za muž.	6- is dobre
ko odjevo stoji	7-75 is dobre
samo	9- is najniže
	10-10 is još finije

Jedan coupon za crno saksenske adelje for. 10.  
Tyari za gornje kapute, Eoden, Peruvesne, Guskla. Tyari za državne i željezničke uniforme, najniže Kammgärtne i Cheviste itd. raznije vrste tvorničke cijene kao čvrsto, solidno i vrlo dobro pomalo.

Skladiste tvor-  
nogulja Kiesel-Amhof u Brnu

Uzorci naftava i francske Pašiljka vjerne zerkve.

Pozor! P. n. obdinstvo upozorjuje se osobito na to, da stoje tvari mnogo manje, ake ih izravna narudžba nego li one, koje se ponudjaju trgovcu nabavi. Trgovca Kiesel-  
Amhof u Brnu razlijile sve tvari  
ce prisavne tvorničke cijene bez odbitka, što ga daju  
krajem, koji škodi silno privatnim strankam.



## KROMPIR ZA SIJEME

na prodaju.

Uprava vladinih vrta "Kromp" u Kiku  
nudja 16. najboljih vrsti krompira za  
sjeme na prodej u cijenu od 12-15  
nvc. po kigr. Naručbe prima gornja  
uprava do konca t. m.

Bec L. Wipplinger a.s.

## THE GRESHAM

Englesko osjeguravajuće društvo na život u Londonu

Aktiva društva do 31. decembra 1897. Kruna 159.997.579

Godišnja uplata premija i interes do 31. dec. 1897. 28.823.375

Izplaćeno na osjeguranja i interes od postanka društva (1848). 343.860.067

U godini 1897. izdano 7468 polica za glavnici od 67.331.351.91

Prospekti, cijenici i u obzve sve druge informacije šalju se badava, ko god pismeno zapita od dole imenovanog zastupstva, koje dopisuje u svijem jezicima.

## Glavno zastupstvo v Trstu

Via del Teatro, N. I., Tergesteo, Scala IV.

(Traže se svuda dobiti agenti i zastupnici.)

## Skladište pokućstva

tvrdka Aleksandra Lepi Minzi

rst. Via Riborgo, 21 i Piazza vecchia br. 1

Skladište pokućstva i tapetarije svakojakih nacrta iz vlastite radio-  
nice. Bogato skladnište zrcala i svakojakih slika. Na zahtjev šalje  
se ilustrovani cienik badava i franko. Naručene predmete postavljaju  
se na parobrod ili na željezničku postaju bez troškova naručitelja.  
Naručbe preuzimaju za Istru i Dalmaciju.

Ked moje tvrdke  
Schivitz & Comp. u Trstu  
strojeva, svake vrsti i potrebuća k  
istim. Sisalja i štracalja svake vrsti.  
Cevi u krovina, kaučuka i plasta.  
Mjedenji i brončenih ventila, pipa itd.  
Oruđja za obrt i gospodarstvo. Sve iz  
pričih domaćih te inozemskih tvornica.  
Novo posudje "Emeri" i štracalje proti  
peronoporuči iz svoje radionice i tudib.  
Jantim za dobrovruđi svih izradbi.  
Cijene niske.

Veliko skladište u ulici Zonta, br. 5.

## M. ŽIVIĆ, inžinir.

Izrađujem takoder nacrte novih tvor-  
nica, mlina, vodovoda, cesta itd. Moja  
tvrdka preuzimaju i izvedbu tih radnja.

## FILIALKA

C. K. pri. stru kreditnega zavoda  
za trgovino in obrt v Trstu.

## Noveci za vplacila.

V vrsti, papirji na 4-dnevi odzak 2%, 20-dnevi odzak 2%, 2-meseci 3%, 30-dnevi 3%. Za pisma, katera se morajo izplačati v sedmih bankovnih avtar velj, stopilo novo obresta taksa v kreposti: idzam 19. oktobra, 23. oktobra in danesmo 15. novembra t. l. po dotičnih obrestah.

## Okrzni oddel.

V vrsti, papirji 2% na vako svete.  
V napločnikih brez obresti.

## Nakaznice

za Dunaj, Prago, Pečto, Beno, Lvov, Tropovo Reko,  
Bakar, Zadarski Arad, Bielitz, Gablonz, Gradišće,  
Sibin, Inencij, Čelovec, Ljubljana, Linc, Olomouc,  
Reichenberg, Sisak in Solinograd, - brez tračkar

Kupnja in prodaja  
vrednosti, diviz, kakor tudi vnoženje kupovine  
proti odziku 1% provize.  
Lukso vseh vrst pod zajemstvenimi pogoji.

## Pred ujmi.

na jemanjevne usluge pogoji po dogovoru. Kredu  
na članini, v London, Franc, Berlin  
ali v drugih mestih — provizija po jed-  
mesetnih pogojih.

## Vložki v pohranu.

Sprejemajo se v pohranu vrednosti papirji, ali  
ali srbni denar, inozemski bankovci itd. — po  
pogoobi.

N-ja blagajna inženjeringa inženjerjev  
italijanske in italijanski franki, ali pa po dnevnej  
cursu.

Trest, 15. oktobra 1898.

## U ljekarni E. TOMAJA nasljednik

## WINGER

ZAGREB  
lica br. 12

ZAGREB  
lica br. 12



dobivaju se osim ostalih liekova nekoji običe prokušani i vrlo koristni, osobito preporučuje vrijedni liekovi:

Mazilo proti kostobolji ili protinu, thematikmu, karanju i trganju u kostib, ukočnosti ili grčevom u filab, boji u kokočiv i kritičav, kostenom pogancu, probadanju svakovrsnim nazebam. Cijena 80 nvc.

Sladka voda za kašjal ili breh i za prsa, kojim se leči kašjal, prehlada ili katar u prsh, pršči, tekuću disanje, promoklost u grlu, slpivošt. Cijena 80 nvc.

Pojačeni željezoviti sirup djeluje proti slabosti, bjeđi, skrofuloznosti, poduhlosti, djetinjkoj krčavosti, ženskih bolesti, siobornosti, nemoci. Cijena fizički 1 for.

Pojačene švedske kaplje ili švedska životna tinktura (Lebensessenz). Ovim se glasovitim sredstvom očišćuju krv i zlatenica, popravlja i okrepljuje želudac i ublažuje glavna bolest, oblačaju težnju ili mučnina, tječe, otklanja se bol u žličici želudne grčeve, krtice, gronika ili žlimice, zavijanje ili griznja u trbuhi. Tko ova švedska tinktura redovito piće, sačuvat će si zdravje, tjelesnu snagu i zaprečiti razne bolesti. Cijena fizički s neputom 60 nvc.

Prah za blago ili za marvu, koji sva-  
gospodare preporuča za konjski keli i kralj, za volove,  
krave i svilje, za lagano čišćenje, za objedinjavanje želudaca i  
probave, kada blago neće rade željati, pa se napuštuje.  
Krave davaju od njega više i bolje mleka, konji postaju  
člivi i jači. — Cijena jednom omotu 45 nvc.

Fine parfume, mirisave vodice, razne pomade i boje za farbanje kose, da sielekose pocrne, fine sapune, praktične za gosp., sredstva za poljepljavanje; praktice za čišćenje zuba, česline za zube, od kojih zubi puštanju

Mazilo za blago osobito za konje i volove proti kostobolji, boji, srčanim, na tegutim žlim, ukočnostim i otaklini poslike težkoj napora, za objecivanje i okrepljivanje filia i divaca. Jedna filia 80 nvc.

Antiseptična voda za usta i zube, začinjava se uobičajenim kvarjenom i ublažuje zubobolje, utvrđuje meso oko zuba, raspršiši usta, uklanja neugodan vobi. — 1 flasa 50 nvc.

Fina smrekova esencija (Flebeschadel) za čišćenje i razlikovanje traka u zobah, za disanje i za plodobolje. — Po 50 nvc.

Tekućina proti izpadanju vlasa, učvršćuje i hrani korenje vlasa, odstavljanje pruhki i porječju rast kose. — 1 flasa 50 nvc.

Mast proti ličaju, krasnam, perotin i osipotinam. — Jedan fond 50 nvc.

Antisutin. Prah proti snojenju ili potu, proti sa- jedinji. — Škatulja 66 nvc.

Tinktura za kurje oči invrste sredstvo — Cijena 50 nvc.

Dra Spitzera pomast za lice proti sumnjivim pregam, madrem, raznim piggam ili dekovenom, odstranjuje prekomerno rumenilo lica i nosa, hravost, osipotinu na lici; proizvaja gladrost, nečinost; bleđota i snojenje obraza i ruku. — Cijena večem fond 1 for.

spada još horakov saput po 40 nvc.

Svajcerske pilulice. Sjajljivo sredstvo za čišćenje i sanjanje telega i stomaka i crvenih žličica, za otvaranje, proti zapleni, navali krv u glavu i pras, trometi ili tečni. — Cijena Škatulja 70 nvc.

Puder Eglantine. Najbolje sredstvo za poljeplje- vanje i pomlađivanje lica te posve neškodljiv i ugodog mirisa. Nagradjeno na parijskoj izložbi začestnatom diplomom. Debita se u bojaj: bleđe, ružičasto i žutkasto. — Cijena kutija 1 for.

Savon Eglantine. Nejajnji savon od svih sa- puna. On osvješće i sanja lice, sastavlja je od najčistih travi, a ekstrakte se vanredno ljuštim mirisom. — Jeden komad stoji 50 nvc.

Mirisna žesta za obore kadutii nekoji kapi blizu po sobi preugodan miris. — Flaska 30 nvc.

Otrov ili čemer za sanjanje ill kinapse. — Flaska 50 nvc.

Antifebrile od Rodinje proti groznici ili kinapse. Mana bočica 70 nvc.

Polibromov sirup proti Mihell Sečak lioči nejedost, bolesti hrvace ne- poček, glavobolju, trganju, histeriju zadubu, ramne grabe. — Cijena 1 forint 50 nvc.

Ljekovito Pepsinovo vino proti keler- tam, loči probavi. — Cijena 1 forint.

Seker Extrakt za bolest jetara i slezene. Cijena 1 forint 25 nvc.

Spužve za umivanje, kefice za zube.

Razne sprava iz kaučuka, bandaže, rovojci za rane, pojase, kiruržke sprave.

Ruskoga čaja, fling Jamaika-Ruma, Mahega-vina, francuskega Cognaca.

Zalna mineralna voda.

Sve po novinah oglasene medicinske specijalitete. — Tko naruci za pat toriniti vrednosti, plaćam sam poštarinu.